

1

0 rata go dira eng?






Ke rata go opela.



Ke rata go bala.



Ke rata go thala.



Ke rata go balela.



Ke rata go ngwala.



Ke rata go penta.



Jonnawee!

Aowii! Nna ga ke rate go šilafatša.






Yo ke mma.



Yo ke tate.




Yo ke makgolo.




Yo ke malome, gomme yo ke rakgadi.



Yo ke ngwanešo wa mosetsana,
gomme yo ke buti.



Ba ke bomotswala. Ke bapala le bona.



Ba ke bagwera ba ka ba ke ba
ratago.

3

Re ya makhutšo





Šatee!

Ke makhutšo a dikolo.

Re thabile kudu.

Re ya lebopong ka sefatanaga.



Ke tla phutha ...

Dipitšama tša ka tše diserolane.



Marokgwana a ka a makopana a
matalamorogo.



Ditšini tša ka tše ditlalerata.

Diteki tša ka tše ditšhweu.

Masokisi a ka a mašweu.



Terekesutu ya ka ye talalerata.

Khositšumo ya ka ya go thutha ye khubedu.

Borokgo bja ka bjo boso.



Kuane ya ka ye serolane.


Dimphašane tša ka tše diso.

Sekhipha sa ka se setalamorogo.

Aowii bathong!




Aowa hle! Ga di lekane.




A re nameleng sefatanaga,
re sepele.





O se ke wa namela godimo ga ntlo.




O se ke wa foša maswika.



O se ke wa bapala ka dihlare.



O se ke wa bapala ka mollo.



O se ke wa bapala mmileng.



O se ke wa bapala kgauswi le meetse.



Etla re bapale mmogo lefelong leo le
bолокеgilego.

5


Molato ke eng?





Ngaka, ke kgopela thušo.


Ke bolawa ke mala.



Ngaka, ke kgopela thušo.
Ke a gohlola.



Ngaka, ke kgopela thušo.
Mafahla a ka a bohloko.



Ngaka, ke kgopela thušo.
Hlogo ya ka e bohloko.




Ngaka, ke kgopela thušo.
Mokokotlo wa ka o bohloko.




Ngaka, ke kgopela thušo.
Tsebe ya ka e bohloko.

Ijoo! Mma! Sehlare
se se baba kudu!




Ee, o swanetše go nwa sehlare le ge
se baba. O tla fola, ngwanaka.







Re bona thutlwa ye telele.



Re bona tlou ye kgolo.




Re bona ngwana wa phuti.
Lebelela tšhukudu ye kgolo!




Re bona noga ye kgolo.



Re bona kubu ye e lapilego.



Re bona tau ye e swerwego ke tlala.



A re tšhabeng.